

Thulaganyo ya Tshedimose tso – Tsosoloso ya tlhagiso ka go rupisiwa ga bomme

Thulaganyo ya Tshedimose tso

Go rupisiwa ga bomme ka go kgaola dikarolo dingwe tsa bosadi jwa bone ga go letlelesege ka fa molaong wa lefatshe la Ireland, mme e bile ga go letlelesege gore motho wa lefatshe leo o ka tswa kwa go lone ya ko go le lengwe go ya go direla teng thupiso ya mofuta o.

Go dira jaalo ke go tsuulula ditshwanelo tsa bomme le basetsana.

Go dira jaalo ga gona boleng bope mo botsogong jwa motho, mme e bile go ka tsenya botsogo jwa motho mo diphatseng.

Fa o belaela gore ngwana wa mosetsana o ka tswa ale mo diphatseng tsa go rupisiwa ka go kgaolwa dikarolo dingwe tsa bosadi, kana go setse go mo diragaletse, ka tswee-tswee ikgolaganye le ba maina le megala e e latelang, go kopa dikgakololo le thuso e e faphegileng:

An Garda Síochána	999/112 Mogala wa Sephiri wa (Sepodisi) Garda 1800 666 111 Twantsho-borukuthi:: 1800 250025
Tusla	Megala ya go kopa thuso nako nngwe le nngwe: 1800 767 767 www.aoibhneas.ie Sechaba/Setlhopha se se berekang le sechaba:: 01 9121670 outreach@aoibhneas.org
Akidwa	01 834 9851 info@akidwa.ie
Lekgotla la Irish la katologano tsholo mo malwapeng (IFPA)	01 872 7088 reception@ifpa.ie